

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{n} (X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2)}$$

$2\text{RMS}$	$2 \times \text{Root mean square error}$	98%	Dvostruka vrednost RMS
$1\sigma$	<i>Standar deviations</i>	68%	Prosečno odstupanje od procenjenog položaja
$2\sigma$	$2 \times \text{Standar deviations}$	95%	Dvostruka vrednost prosečnog odstupanja od procenjenog položaja
SER	<i>Spherical error probability</i>	50%	Veličina poluprečnika sfere centrirane oko stvarne pozicije prijemnika koja obuhvata procenjenu poziciju sa verovatnoćom od 50%
3-D RMS	<i>Three-dimensional root square error</i>	68%	Kvadratni koren iz aritmetičke sredine trodimenzionalnog dostupanja GPS lokacija u odnosu na stvarne (X) podignutih na kvadratni stepen

Kako bi se ocenio kvalitet rada GPS prijemnika definisana je standardna procedura ([Institute of Navigation, 1997](#)), kao i parametri kojima se opisuje odstupanje (tabela 1.4).

## 1.9 POZICIONIRANJE KORIŠĆENJEM ANDROID TELEFONA

Kvalitet pozicioniranja korišćenjem mobilnog telefona koji ima ugrađen GPS prijemnik nije se menjao duži niz godina i iznosi svega 2–5 m greške u 95% vremena, što je za većinu aplikacija u poljoprivredi nedovoljna tačnost. U tom smislu u povoju su dve tehnologije koje će značajno unaprediti tačnost GPS prijemnika na telefonima, i to u zatvorenim prostorijama (*Round Trip Time–RTT* tehnologija) i pod otvorenim nebom (*Dual frequency* i *Carrier phase measurement*).



Slika 1.14. Prikaz snage WiFi signala u zavisnosti od relativne pozicije telefona u odnosu na pristupnu tačku